EXHIBIT 13

Date	Open	High	Low	Close	Volume	Adj. Close*
22-Jul-04	74.3	74.73	72.18	72.4	2395500	\$69.84
23-Jul-04	72.6	72.79	71.27	71.45	680900	\$68.93
26-Jul-04	70	70.7	68.2	68.75	1336700	\$66.32
27-Jul-04	68.92	69.75	68.39	68.72	612300	\$66.29
28-Jul-04	68.72	69.19	67.84	68.31	783000	\$65.90
29-Jul-04	68.45	68.49	67.53	67.62	295100	\$65.23
30-Jul-04	67.67	68.96	67.67	68.76	505200	\$66.33
2-Aug-04	68.74	69.85	68.72	69.02	329800	\$66.58
3-Aug-04	68.85	69.05	67.7	67.94	308400	\$65.54
4-Aug-04	67.74	68.29	66.96	67.4	314500	\$65.02
5-Aug-04	67.55	67.55	66.07	66.52	393400	\$64.17
6-Aug-04	66.51	66.64	66.09	66.2	644900	\$63.86
9-Aug-04	66.11	66.11	65,15	65.91	239500	\$63.58
10-Aug-04	65.91	65.91	65.44	65.74	398300	\$63.42
11-Aug-04	65.75	66.68	65.25	66.47	519600	\$64.12
12-Aug-04	66.47	67.31	66.47	66.6	313700	\$64.25
13-Aug-04	66.72	67.95	66.59	67.6	453700	\$ 65.21
16-Aug-04	67.32	67.74	66.25	66.48	333700	\$64.13
17-Aug-04	66.8	67.09	66.04	66.6	245900	\$64.25
18-Aug-04	66.7	67.1	65.99	66.92	154900	\$64.56
19-Aug-04	67	67.18	66.6	66.98	168000	\$64.61
20-Aug-04	66.55	67.21	66.19	67	256100	\$64.63
23-Aug-04	67.25	68.66	67.23	68.39	265600	\$65.97
24-Aug-04	68.9	68.9	67.45	67.61	216800	\$65.22
25-Aug-04	67.8	67.91	67.41	67.77	99300	\$65.38
26-Aug-04	67.78	67.94	67.33	67.58	112600	\$65.19
27-Aug-04	67.5	67.81	67.16	67.8	154800	\$65.60
30-Aug-04	67.7	68	67.46	67.85	195900	\$65.65
31-Aug-04	67.95	68.58	67.95	68.49	316000	\$66.27
1-Sep-04	68.05	68.87	68.05	68.8	256400	\$66.57
2-Sep-04	68.72	68.73	68.47	68.65	217800	\$66.43
3-Sep-04	68.75	69.34	68.71	69	80500	\$66.77
7-Sep-04	69.05	69.35	68.82	69.13	220600	\$66.89
8-Sep-04	69.44	69.44	68.26	69.21	285000	\$66.97
9-Sep-04	69	69	68.31	68.56	246800	\$66.34
10-Sep-04	68.56	68.99	68.15	68.88	148700	\$66.65
13-Sep-04	68.88	68.94	68.4	68.71	167000	\$66.48
14-Sep-04	68.81	68.84	68.04	68.38	138200	\$66.17
15-Sep-04	68.28	68.42	67.8	68.37	189300	\$66.16
16-Sep-04	68.17	69.11	68.17	68.87	134800	\$66.64
17-Sep-04	68.97	69.32	68.75	69.24	133300	\$67.00
20-Sep-04	69.28	69.28	67.96	68.1	175700	\$65.89

Date	Open	High	Low	Close	Volume	Adj. Close*
21-Sep-04	68.1	68.1	67.32	67.66	274800	\$65.47
22-Sep-04	67.56	67.72	67.28	67.31	224000	\$65.13
23-Sep-04	67.31	67.85	67.28	67.53	116400	\$65.34
24-Sep-04	67.59	67.68	67.3	67.54	65500	\$65.35
27-Sep-04	67.32	67.51	66.82	66.96	173100	\$64.79
28-Sep-04	66.86	67.07	66.55	66.75	188200	\$64.59
29-Sep-04	66.75	66.75	66.23	66.33	106600	\$64.18
30-Sep-04	66.5	67.92	66.39	67.92	251300	\$65.72
1-Oct-04	68.12	68.19	67.34	67.75	209900	\$65.56
4-Oct-04	67.72	68.27	67.32	67.4	153400	\$65.22
5-Oct-04	67.65	67.65	67.13	67.16	145800	\$64.98
6-Oct-04	67.06	67.45	66.29	66.49	277700	\$64.34
7-Oct-04	66.69	66.85	65.92	66.07	347100	\$63.93
8-Oct-04	65.9	67.32	65.9	66.84	360600	\$64.68
11-Oct-04	66.99	67.1	66.34	66.53	100700	\$64.38
12-Oct-04	66.4	66.58	65.73	66	222900	\$63.86
13-Oct-04	66.15	66.51	65.84	66.19	201200	\$64.05
14-Oct-04	66.1	66.96	65.97	65.97	179400	\$63.83
15-Oct-04	66.22	66.66	65.85	65.98	96300	\$63.84
18-Oct-04	66.05	66.05	65.36	65.6	178900	\$63.48
19-Oct-04	65.5	65.69	65.2	65.28	187700	\$63.17
20-Oct-04	65.15	66.65	65,11	65.95	174700	\$63.81
21-Oct-04	66.25	66.63	65.79	66.5	189600	\$64.35
22-Oct-04	66.55	67.5	66.55	67,19	174700	\$65.01
25-Oct-04	67.09	67.21	66.03	67.21	155000	\$65.03
26-Oct-04	67.4	67.67	66.65	67.66	124300	\$65.47
27-Oct-04	67.7	67.7	65.75	65.96	365400	\$63.82
28-Oct-04	65.96	67.88	65.22	67.53	257500	\$65.34
29-Oct-04	67.53	68.22	66.59	66.7	211300	\$64.54
1-Nov-04	66.55	67.16	66.04	66.63	266900	\$64.47
2-Nov-04	67.09	67.9	66.99	67.81	168300	\$65.61
3-Nov-04	68	68.54	67.75	68.28	154200	\$66.07
4-Nov-04	68.35	69.34	68.15	69.32	127500	\$67.07
5-Nov-04	69.32	70.11	68.19	70.03	381800	\$67.76
8-Nov-04	70.25	70.89	69	69.2	364600	\$66.96
9-Nov-04	71.9	72.49	70.75	71.27	784000	\$68.96
10-Nov-04	71.4	71.73	70.59	70.65	239000	\$68.36
11-Nov-04	70.72	71.69	70.72	71,51	339200	\$69.19
12-Nov-04	71.51	71.89	70.95	71.88	221000	\$ 69.55
15-Nov-04	72.6	72.7	71.62	71.63	535100	\$ 69.31
16-Nov-04	71.7	72.75	71.7	72.62	848300	\$70.27
17-Nov-04	72.8	73.83	72.71	73.66	747600	\$71.27

Date	Open	High	Low	Close	Volume	Adj. Close*
18-Nov-04	73.66	73.67	72.26	72.53	773700	\$70.18
19-Nov-04	72.6	72.91	72.05	72.5	250200	\$70.15
22-Nov-04	72.15	72.87	72.13	72.34	228900	\$70.00
23-Nov-04	72.5	72.5	71.5	72.14	184400	\$69.80
24-Nov-04	72.3	72.74	71.77	72.45	154400	\$70.10
26-Nov-04	72.45	72,75	71.89	72.04	62000	\$69.90
29-Nov-04	72.24	73.2	72,02	73.09	349900	\$ 70.92
30-Nov-04	73	74.98	73	74.9	642500	\$72.68
1-Dec-04	75.5	76.55	75.06	75.14	874500	\$72.91
2-Dec-04	75.33	75.46	74.37	74.46	568100	\$72.25
3-Dec-04	74.51	75.89	74.4	75.25	715500	\$73.02
6-Dec-04	75.5	75.69	74.51	74.69	395500	\$72.48
7-Dec-04	74.85	75	74.03	74.6	370000	\$72.39
8-Dec-04	74.26	74.27	73.52	74.14	840500	\$71.94
9-Dec-04	74.13	74.37	73.8	74.25	396500	\$72.05
10-Dec-04	74.1	74.1	73.55	73.55	227300	\$71.37
13-Dec-04	73.56	74.98	73.55	74.73	620200	\$72.51
14-Dec-04	74.73	75.21	74.34	74.7	655600	\$72.49
15-Dec-04	74.88	75	74.54	74.91	233500	\$72.69
16-Dec-04	74.91	74.91	74.2	74.59	501500	\$72.38
17-Dec-04	74.15	74.86	74.12	74.41	397200	\$72.20
20-Dec-04	74.41	74.65	73.92	74.32	358000	\$72. 12
21-Dec-04	74.32	74.8	74.05	74.8	208500	\$72.58
22-Dec-04	74.89	74.9	74.18	74.18	228900	\$71.98
23-Dec-04	74.35	74.43	73.97	74.07	111200	\$71.87
27-Dec-04	74.31	74.4	73.41	74.39	153400	\$72.18
28-Dec-04	74.25	75.7	74.24	75.55	349500	\$73.31
29-Dec-04	75.45	75.45	74.75	75.08	321800	\$72.85
30-Dec-04	75.11	76.13	74.96	75.86	564500	\$73.61
31-Dec-04	76.06	76.16	75.55	75.67	132800	\$ 73.43
3-Jan-05	75.7	75.99	75.01	75.37	179400	\$73.14
4-Jan-05	75.37	75.37	73.34	73.85	411100	\$71.66
5-Jan-05	73.45	73.45	71.78	72.01	558400	\$69.88
6-Jan-05	72.19	72.85	71.76	72.73	588200	\$70.57
7-Jan-05	72.91	72.96	71.57	72.19	524300	\$70.05
10-Jan-05	72.37	75.36	72.37	75.36	1551700	\$73.13
11-Jan-05	75.69	75.69	74.82	75.46	949400	\$ 73.22
12-Jan-05	75.5	78.11	75.5	76	2007000	\$73.75
13-Jan-05	76.19	76.55	75.58	76.16	1497000	\$7 3.90
14-Jan-05	76.59	76.59	73.81	74.02	3820200	\$71.83
18-Jan-05	74.02	74.6	73.58	74.6	1762600	\$72.39
19-Jan-05	74.78	75.05	74.3	74.55	1080700	\$72.34

Date	Open	High	Low	Close	Volume	Adj. Close*
20-Jan-05	74.42	74.81	73.8	73.91	1116500	\$71.72
21-Jan-05	74.09	74.75	73.86	74.48	852800	\$72.27
24-Jan-05	74.73	75	74.45	74.62	678700	\$72.41
25-Jan-05	74.81	74.81	72.67	73.25	1595900	\$71.08
26-Jan-05	73.5	74.02	73.23	73.35	805600	\$71.18
27-Jan-05	73.35	74.89	72.84	74.89	1616800	\$72.67
28-Jan-05	76	76.31	72.35	72.75	4534800	\$70.59
31-Jan-05	73.2	75.05	71.86	74.6	2463000	\$72.39
1-Feb-05	74.6	75.1	74.16	75.01	1289100	\$72.79
2-Feb-05	75.2	75.51	74.7	75.3	1208300	\$73.07
3-Feb-05	75.31	76.02	75.15	76	2022000	\$73.75
4-Feb-05	76.3	78.12	74.84	75.75	2956500	\$73.50
7-Feb-05	76	76.75	75.97	76.3	2438700	\$74.04
8-Feb-05	76.45	76.95	75.4	75.78	6359700	\$73.53
9-Feb-05	75.65	76	73.1	73.5	2403800	\$71.32
10-Feb-05	73.75	73.85	69.99	71.65	1629400	\$69.53
11-Feb-05	71.5	73.33	70.57	73.1	1064000	\$70.93
14-Feb-05	71.5	72.3	70.29	70.5	1457400	\$68.41
15-Feb-05	70.55	70.75	70.16	70.5	1134600	\$68.41
16-Feb-05	70.5	71.55	70.03	71.55	1361600	\$69.43
17-Feb-05	71.1	71.43	70.41	70.7	1152500	\$68.60
18-Feb-05	70.75	70.75	69.86	70.18	557500	\$68.10
22-Feb-05	69.93	69.93	68.1	68.19	683000	\$66.17
23-Feb-05	68.19	68.25	67.43	67.73	1001400	\$65.72
24-Feb-05	67.8	68.88	66.95	68.42	739600	\$66.71
25-Feb-05	68.45	69.28	67.9	68.73	1054600	\$67.01
28-Feb-05	68.63	69.74	68.63	69.53	1371000	\$67.79
1-Mar-05	68.82	68.83	67.35	68.5	1669000	\$66.78
2-Mar-05	68.25	69.9	67.35	69.9	1602400	\$68.15
3-Mar-05	71.48	71.9	70.75	71.28	2321900	\$ 69.50
4-Mar-05	71.45	71.95	71.31	71.65	1356300	\$69.86
7-Mar-05	71.65	71.98	71.43	71.88	1210800	\$70.08
8-Mar-05	71.8	73.96	71.7	73.92	2233400	\$72.07
9-Mar-05	73.5	74.25	73.1	73.45	1541200	\$ 71.61
10-Mar-05	73.35	74.6	73.35	74.5	1189400	\$ 72.63
11-Mar-05	74.1	74.31	73.02	74.15	998300	\$72.29
14-Mar-05	74.1	74.48	73.8	74.16	586800	\$72.30
15-Mar-05	74.16	74.77	73.94	74.25	688800	\$72.39
16-Mar-05	74	74.48	74	74.26	1174500	\$72.40
17-Mar-05	74.76	75.63	74.48	74.71	1169200	\$72.84
18-Mar-05	74.71	76	74.6	75.9	1609400	\$74.00
21-Mar-05	75.65	75.93	75.06	75.32	576100	\$73.43

Date	Open	High	Low	Close	Volume	Adj. Close*
22-Mar-05	75	75.49	74.54	74.57	585200	\$72.70
23-Mar-05	74.32	75.23	74.17	74.97	584700	\$73.09
24-Mar-05	74.97	75.04	74.51	74.9	485000	\$73.02
28-Mar-05	76.9	78.5	76	77.07	1737600	\$75.14
29-Mar-05	76.87	77.69	76.72	76.9	780800	\$74 .97
30-Mar-05	76.91	78.18	76.82	78.04	915200	\$76.09
31-Mar-05	78.14	78.16	76.95	77.17	1010400	\$75.24
1-Apr-05	77.6	78.82	77.46	77.97	1055900	\$76.02
4-Apr-05	77.97	78.16	77.39	77.81	740800	\$75.86
5-Apr-05	78.06	79.21	78	78.92	506800	\$76.94
6-Apr-05	78.5	78.5	77.14	77.82	1361400	\$75.87
7-Apr-05	78.32	79.8	78.2	79.5	884300	\$77.51
8-Apr-05	79.4	79.99	78.91	78.99	714300	\$77.01
11-Apr-05	79.24	79.24	78.07	78.3	554600	\$76.34
12-Apr-05	78 <i>.</i> 55	78.64	78.03	78.35	543100	\$ 76.39
13-Apr-05	78.6	78.6	77.09	77.25	330300	\$75.32
14-Apr-05	77.3	77.3	76.61	76.91	719800	\$74.98
15-Apr-05	76.66	76.71	75.5	75.84	738300	\$73.94
18-Apr-05	75.8	76.2	75.4	75.87	374100	\$73.97
19-Apr-05	75.8	76.5	75.37	76.3	529500	\$74.39
20-Apr-05	76.28	76.58	76.06	76.35	574900	\$74.44
21-Apr-05	77	78.37	76.52	78.32	780700	\$76.36
22-Apr-05	78.32	78.32	77	77.45	463700	\$75.51
25-Apr-05	77,7	78.2	77.58	78.12	423200	\$76.16
26-Apr-05	78.1	78.11	77.16	77.36	540200	\$75.42
27-Apr-05	77.2	77.3	76.53	77.3	773400	\$75.36
28-Apr-05	68.25	73	61.75	63	8116900	\$61.42
29-Apr-05	62.4	62.86	60.43	61.75	2489900	\$60.20
2-May-05	63.45	63.9	62.38	62.45	1632100	\$60.89
3-May-05	62.46	62.47	61.2	61.5	782400	\$59.96
4-May-05	62.2	62.86	61	62.8	889300	\$61.23
5-May-05	62.83	63.2	62.55	62.95	1200200	\$61.37
6-May-05	62.9	62.95	61.7	61.84	635300	\$60.29
9-May-05	62.24	62.69	61.79	62.27	1080900	\$60.71
10-May-05	62.7	62.7	61.7	61.81	1103600	\$60.26
11-May-05	62	62	60.81	61.35	465900	\$59.81
12-May-05	61.52	61.9	60.51	60.85	627500	\$5 9.33
13-May-05	61	61	59.77	60.2	606300	\$58.69
16-May-05	59.95	60.78	59.82	60.55	745800	\$59.03
17-May-05	60.05	60.35	59.65	60.1	1157400	\$58.60
18-May-05	60.1	60.25	58.6	59.4	2131800	\$57.91
19-May-05	59	60.3	59	60.25	763800	\$58.74

Molson Coors Brewing Company Historical Stock Prices Daily, July 22, 2004 to Present

Date	Open	High	Low	Close	Volume	Adj. Close*
20-May-05	60.29	61	59.8	60.4	651200	\$58.89
23-May-05	60.35	60.9	59.88	60.25	637900	\$58.74
24-May-05	59.8	59.8	58.79	59.39	783800	\$57.90
25-May-05	59.37	59.92	58.72	58.96	584600	\$57.48
26-May-05	58.66	58.66	57.37	58.09	1811900	\$56.94
27-May-05	58.35	59.52	58.26	58.97	622200	\$ 57.81
31-May-05	58.6	58.74	58.18	58.47	802200	\$ 57.32
1-Jun-05	58.58	59.53	58.43	59.07	553800	\$ 57.91
2-Jun-05	59.02	59.12	58.45	58.9	723700	\$57.74
3-Jun-05	58.65	59.25	58.35	58.88	591500	\$57.72
6-Jun-05	58.82	59.42	58.53	59.09	388900	\$57.92
7-Jun-05	59.3	59.56	58.62	58.65	829000	\$57.49
8-Jun-05	58.59	59.15	58.4	58.64	949600	\$57.48
9-Jun-05	58.8	59.39	58.28	58.81	855300	\$57.65
10-Jun-05	58.86	60.1	58.86	59.57	613600	\$58.40
13-Jun-05	59.5	60.35	58.79	60.35	626100	\$59.16
14-Jun-05	60.35	60.49	59.36	59.68	559900	\$58.50
15-Jun-05	59.45	59.64	58.72	58.86	1025300	\$ 57.70
16-Jun-05	58.73	59.09	58.63	58.95	732400	\$57.79
17-Jun-05	59.22	59.22	58.35	58.83	768700	\$57.67
20-Jun-05	58.73	59.86	58,46	59.65	724400	\$58.47
21-Jun-05	59.9	59.9	59.17	59.47	427100	\$58.30
22-Jun-05	59.54	60.07	59.35	60.06	592000	\$58.88
23-Jun-05	60.06	60.3	59.66	60.17	453000	\$58.98
24-Jun-05	60.05	60.4	59.76	59.95	763800	\$ 58.77
27-Jun-05	59.9	60.1	59.68	59.87	564700	\$58.69
28-Jun-05	60	61.08	59.93	60.94	580700	\$59.74
29-Jun-05	61.19	61.46	60.82	61.38	556700	\$60.17
30-Jun-05	61.3	62.14	61.3	62	772700	\$60.78
1-Jul-05	62.01	62.2	61.01	61.59	442900	\$60.38
5-Jul-05	61.4	61.41	60.83	60.97	374700	\$59.77
6-Jul-05	61.15	61.15	60.13	60.31	363600	\$5 9.12
7-Jul-05	59.51	60.34	59.35	60.18	720600	\$58,99
8-Jul-05	60.38	62.76	60.37	62.37	860400	\$61.14
11-Jul-05	62.95	62.95	62	62.7	583000	\$61.46
12-Jul-05	62.81	62.81	62.09	62.37	472200	\$61.14
13-Jul-05	62.37	64.97	61.84	64.73	1879800	\$63.45
14-Jul-05	64.74	64.74	63.1	63.35	1241800	\$62.10
15-Jul-05	63.36	63.65	62.36	63.31	721600	\$62.06
18-Jul-05	63.15	63.42	62.9	63.05	409700	\$61.81
19-Jul-05	63.35	63.43	62.73	63	323900	\$61.76
20-Jul-05	63	63.65	62.8	63.55	433800	\$ 62.30

Date	Open	High	Low	Close	Volume	Adj. Close*
21-Jul-05	63.7	63.88	62.93	63.24	414500	\$61.99
22-Jul-05	63.52	63.65	62.76	63.58	410500	\$62.33
25-Jul-05	63.62	63.8	62.79	62.79	274400	\$61.55
26-Jul-05	62.8	62.8	62.16	62.2	380200	\$60.97
27-Jul-05	62.2	62.9	61.46	61.69	806000	\$60.47
28-Jul-05	61.69	63.16	61.23	63	711100	\$61.76
29-Jul-05	62.99	63.17	62.67	62.7	980500	\$61.46
1-Aug-05	62.7	63.82	62.28	63.82	924600	\$62.56
2-Aug-05	60.7	67.18	60.7	65.17	2733000	\$63.89
3-Aug-05	64.7	65.15	64.45	64.63	599100	\$63.36
4-Aug-05	64.6	64.79	63.46	63.69	653400	\$62.43
5-Aug-05	63.53	63.54	63.18	63,32	479800	\$62.07
8-Aug-05	63.4	63.51	62.65	62.8	468400	\$61.56
9-Aug-05	62.8	62.99	62.38	62.6	446900	\$61.37
10-Aug-05	62.66	63.3	62.66	62.94	815000	\$61.70
11-Aug-05	62.94	63.3	62.59	63.01	593600	\$61.77
12-Aug-05	63	63	62.51	62.75	348300	\$61.51
15-Aug-05	62.79	63.6	62.66	63.6	329000	\$62.35
16-Aug-05	63.6	64.05	63.51	63.8	633600	\$62.54
17-Aug-05	63.81	64.31	63.8	64.22	528600	\$62.95
18-Aug-05	64.1	65.1	64	65.02	559600	\$63.74
19-Aug-05	65.1	65.1	64.28	64.5	668300	\$63.23
22-Aug-05	64.51	65.04	63.79	63.87	762800	\$62.61
23-Aug-05	63.8	64.59	63.8	64.25	655400	\$62.98
24-Aug-05	64.25	64.54	63.96	64.05	426500	\$62.79
25-Aug-05	64.1	64.13	63.9	63.95	217800	\$62.69
26-Aug-05	63.52	63.99	63.38	63.42	423400	\$62.17
29-Aug-05	62.75	63.65	62.36	63.55	221600	\$62.61
30-Aug-05	63.57	63.68	63.06	63.48	230200	\$62.54
31-Aug-05	63.43	64.11	62.45	64.11	380300	\$ 63.16
1-Sep-05	63.95	64.29	63.21	64.25	581100	\$ 63.30
2-Sep-05	64.26	64.78	64.06	64.52	420600	\$63.57
6-Sep-05	64.62	64.85	64.32	64.74	296600	\$ 63.79
7-Sep-05	64.74	65,36	64.5	65.34	400100	\$64.38
8-Sep-05	65.33	65.39	64.95	65.15	560700	\$ 64.19
9-Sep-05	65.3	66.15	65.11	66.06	426500	\$65.09
12-Sep-05	66.06	66.06	65.31	65.88	807900	\$64.91
13-Sep-05	65.75	66	65.57	65.94	658700	\$64.97
14-Sep-05	65.85	66.9	65.6	66.6	897000	\$65.62
15-Sep-05	66.61	67.18	66,61	67.08	489400	\$66.09
16-Sep-05	67.08	67.68	66.81	66.95	2109300	\$65.96
19-Sep-05	66.78	66.82	66.4	66.7	590900	\$65.72

Date	Open	High	Low	Close	Volume	Adj. Close*
20-Sep-05	66.55	66.69	66.25	66.37	370500	\$ 65.39
21-Sep-05	66.36	66.48	64.86	64.88	442700	\$ 63.92
22-Sep-05	64.94	65.4	64.34	65.07	467200	\$64.11
23-Sep-05	65.1	65.2	64.4	64.55	342400	\$63.60
26-Sep-05	64.65	64.69	63.7	63.7	516500	\$62.76
27-Sep-05	63.67	64.01	63.4	63.44	462800	\$62.50
28-Sep-05	63.48	63.7	63	63.02	384100	\$62.09
29-Sep-05	63.02	63.44	62.94	63.38	252300	\$62.45
30-Sep-05	63.45	64.01	63.29	64.01	365400	\$63.07
3-Oct-05	63.78	63.78	63.05	63.28	381800	\$62.35
4-Oct-05	63.28	63,91	63.2	63.41	289400	\$62.47
5-Oct-05	65	65.5	63.62	63.62	1011700	\$62.68
6-Oct-05	63.72	64.27	63.03	63.37	470300	\$62.44
7-Oct-05	63.49	63.49	62.38	62.69	432800	\$61.77
10-Oct-05	62.7	63.17	62.4	62.52	374700	\$61.60
11-Oct-05	62.5	62.85	62.01	62.19	520200	\$61.27
12-Oct-05	62.09	62.54	61.15	61.15	440700	\$60.25
13-Oct-05	61.38	61.8	60.88	61.16	488600	\$60.26
14-Oct-05	61.28	62.11	61.1	61.81	402500	\$60.90
17-Oct-05	62.2	62.33	61.86	62.3	373100	\$61.38
18-Oct-05	62.3	62.3	61.53	61.54	323100	\$60.63
19-Oct-05	61.25	61.51	60.84	61.27	421800	\$60.37
20-Oct-05	61.2	61.78	60.7	61	523300	\$60.10
21-Oct-05	61.06	61.41	60.8	60.87	784100	\$59.97
24-Oct-05	61	61.36	60.92	61.29	234200	\$60.39
25-Oct-05	61.37	61.5	60.97	61.14	252600	\$60.24
26-Oct-05	61.15	61.74	60.89	61.04	491700	\$60.14
27-Oct-05	61	61.23	60.89	60.9	506000	\$60.00
28-Oct-05	61	61.18	60.79	60.9	554000	\$60.00
31-Oct-05	61.2	61.92	61.15	61.7	444900	\$60.79
1-Nov-05	63.1	63.74	62.37	62.85	902300	\$61.92
2-Nov-05	62.9	64.28	62.65	63.9	800200	\$62.96
3-Nov-05	64	64	63.28	63.4	429400	\$62.47
4-Nov-05	63.4	64.6	63.39	64.1	627800	\$63.15
7-Nov-05	64.24	64.66	64	64.52	462900	\$63.57
8-Nov-05	64.32	64.89	64.32	64.57	417900	\$63.62
9-Nov-05	64.58	65.94	64.45	65.91	807200	\$64.94
10-Nov-05	65.92	67.1	65.92	67.02	656700	\$ 66.03
11-Nov-05	67.07	67.23	66.85	67.05	243600	\$66.06
14-Nov-05	66.98	67.75	66.9	67.62	293700	\$66.62
15-Nov-05	67.5	67.59	66.89	67.3	336400	\$ 66.31
16-Nov-05	67.33	67.4	66.9	67.39	321300	\$66.40

Molson Coors Brewing Company Historical Stock Prices Daily, July 22, 2004 to Present

Date	Open	High	Low	Close	Volume	Adj. Close*
17-Nov-05	67.39	67.74	67.16	67.24	385400	\$66.25
18-Nov-05	67.28	67.28	66.26	66.45	430400	\$65.47
21-Nov-05	66.45	67.21	65.9	66.95	445900	\$65.96
22-Nov-05	66.5	66.89	65.96	66.48	359900	\$65.50
23-Nov-05	66.23	66.81	66.23	66.72	151300	\$65.74
25-Nov-05	66.82	67.25	66.68	66.7	205500	\$65.72
28-Nov-05	66.5	67.03	66,47	66.51	245100	\$65.85
29-Nov-05	66.75	67.24	66.72	66.82	433900	\$66.15
30-Nov-05	67	67.4	66.52	66.59	278000	\$65.92
1-Dec-05	66.7	66.97	66.67	66.8	287500	\$66.13
2-Dec-05	66.95	67.18	66.7	67.09	339800	\$66.42
5-Dec-05	67	67.01	66.03	66.17	368600	\$65.51
6-Dec-05	66.15	66.71	66.15	66.39	241600	\$65.73
7-Dec-05	66.39	66.5	65.73	65.75	204300	\$65.09
8-Dec-05	65.7	65.98	65.38	65.49	242500	\$64.84
9-Dec-05	65.63	65.85	65.41	65.42	175300	\$64.77
12-Dec-05	65.45	65.7	65.07	65.4	180200	\$64.75
13-Dec-05	65.52	66.49	65.52	66.35	329400	\$65.69
14-Dec-05	66.26	66.59	65.93	66.46	164200	\$65.80
15-Dec-05	66.45	66.46	65.51	65.86	498000	\$65.20
16-Dec-05	66.11	66.73	65.93	66.23	621000	\$65.57
19-Dec-05	66.13	66.52	65.44	65.49	274900	\$64.84
20-Dec-05	65.66	65.79	65.14	65.29	258400	\$64.64
21-Dec-05	65.3	65.68	65.24	65.5	257600	\$64.85
22-Dec-05	65.64	66.26	65.64	66.25	415200	\$65.59
23-Dec-05	66.19	66.36	66.1	66.28	229100	\$65.62
27-Dec-05	66.34	67.46	66.25	67.15	301800	\$66.48
28-Dec-05	67.15	67.25	66.94	67.03	154600	\$66.36
29-Dec-05	67.03	67.25	66.84	67.02	222500	\$66.35
30-Dec-05	66.9	67.09	66.74	66.99	154000	\$66.32
3-Jan-06	67	67.4	66.45	67.15	310400	\$66.48
4-Jan-06	67.15	67.25	66.67	66.85	327600	\$66.18
5-Jan-06	66.77	67	66.45	66.96	395800	\$66.29
6-Jan-06	66.99	68.07	66.98	68	326800	\$67.32
9-Jan-06	67.84	68.86	67.84	68.82	319400	\$68.13
10-Jan-06	68.72	68.78	68.09	68.55	174000	\$67.86
11-Jan-06	69	69.55	68.86	69.24	394500	\$68.55
12-Jan-06	69.17	69.17	68.15	68.68	232600	\$67.99
13-Jan-06	68.89	68.95	68.67	68.85	253100	\$68.16
17-Jan-06	68.5	68.51	66.21	66.61	973400	\$ 65.94
18-Jan-06	66.61	67.07	65.2	65.21	932600	\$64.56
19-Jan-06	65.21	65.44	64.56	64.94	1074800	\$64.29

Date	Open	High	Low	Close	Volume	Adj. Close*
20-Jan-06	64.98	65.46	64.82	65.06	678600	\$64.41
23-Jan-06	65.06	65.38	64.15	64.32	620300	\$63.68
24-Jan-06	64.27	64.54	63.2	63.23	1014900	\$62.60
25-Jan-06	63.8	63.8	62.68	62.81	895200	\$62.18
26-Jan-06	63.05	63.24	62.21	62.35	1153200	\$61.73
27-Jan-06	61.9	62.7	61.81	62.64	745500	\$62.01
30-Jan-06	62.51	62.8	62.16	62.36	746500	\$61.74
31-Jan-06	62.5	62.85	62.4	62.5	473500	\$61.88
1-Feb-06	62.51	63	62.36	62.57	485600	\$61.94
2-Feb-06	62.57	62.95	62.08	62.75	575200	\$62.12
3-Feb-06	62.76	62.82	62.45	62.54	413500	\$ 61.91
6-Feb-06	62.6	62.92	62.37	62.57	376700	\$61.94
7-Feb-06	62.69	63.01	62.44	62.77	342000	\$62.14
8-Feb-06	62.76	63.61	62.65	63.47	458300	\$62.84
9-Feb-06	61.5	63.82	60.75	63	3045600	\$62.37
10-Feb-06	63	63.43	63	63.23	540300	\$62.60
13-Feb-06	63.24	63.56	63.03	63.46	222200	\$62.83
14-Feb-06	63.25	63.74	63.1	63.7	356500	\$63.06
15-Feb-06	63.73	63.73	63.2	63.52	362300	\$62.89
16-Feb-06	63.5	63.69	63.12	63.29	226100	\$62.66
17-Feb-06	63.27	63.41	62.8	63.24	371200	\$62.61
21-Feb-06	63.14	63.49	63.11	63.29	220200	\$62.66
22-Feb-06	63.43	64.17	63.41	63.86	850600	\$63.22
23-Feb-06	63.8	64.01	63.64	63.73	259600	\$63.09
24-Feb-06	63.55	63.74	62.74	63.17	337800	\$62.85
27-Feb-06	62.8	63.19	62.68	62.97	400200	\$62.66
28-Feb-06	62.96	63.2	62.51	62.75	315500	\$62.44
1-Mar-06	62.6	62.64	62.5	62.56	274100	\$62.25
2-Mar-06	63.25	64.96	63.2	64.76	954100	\$64.44
3-Mar-06	64,77	66.38	64.71	65.1	657500	\$64.77
6-Mar-06	65.25	65.8	65.12	65.37	598800	\$65.04
7-Mar-06	65.39	65.57	64.66	65.49	478400	\$65.16
8-Mar-06	66.49	68.46	66.18	68	1411100	\$67.66
9-Mar-06	67.8	68.59	67.76	68.27	651900	\$ 67.93
10-Mar-06	68.39	68.75	67.94	68.26	705700	\$67.92
13-Mar-06	68,56	68,63	67.6	67.6	302100	\$67.26
14-Mar-06	67.96	68.59	67.93	68.44	482300	\$68.10
15-Mar-06	68.37	68.72	68.02	68.72	338100	\$68.38
16-Mar-06	68.7	69.6	68.68	69.35	366900	\$69.00
17-Mar-06	69.93	69.95	69.62	69.95	473000	\$69.60
20-Mar-06	69.95	70.61	69.76	70.55	548700	\$70.20
21-Mar-06	70.67	70.78	69.77	70.01	334900	\$69.66

Date	Open	High	Low	Close	Volume	Adj. Close*
22-Mar-06	70.01	70.59	69.78	70.43	357400	\$70.08
23-Mar-06	70.4	70.4	69.65	69.95	240200	\$69.60
24-Mar-06	69.9	69.9	69.3	69.58	416300	\$69.23
27-Mar-06	69.58	69.58	69.08	69.1	343700	\$68.75
28-Mar-06	69.11	69.36	68.21	68.33	574500	\$67.99
29-Mar-06	68.58	68.99	68.29	68.85	523500	\$68.51
30-Mar-06	68.95	69.42	68.4	68.69	285600	\$68.35
31-Mar-06	68.6	68.97	68.55	68.62	165100	\$68.28
3-Apr-06	68.8	69.15	68.2	69.15	524400	\$68.80
4-Apr-06	69.35	69.68	68.7	68.85	338800	\$68.51
5-Apr-06	68.65	69.34	68.4	68.51	624200	\$68.17
6-Apr-06	68.51	69.2	68.5	69.01	390700	\$68.66
7-Apr-06	69	69.06	68.32	68.35	578100	\$68.01
10-Apr-06	66.6	68.07	66.55	68	776700	\$67.66
11-Apr-06	68	68.08	67.4	67.57	1082200	\$67.23
12-Apr-06	67.57	67.73	66.73	67.17	608900	\$66.83
13-Apr-06	66.92	67.41	66,71	67.2	199500	\$66.86
17-Apr-06	67.19	67.45	66.87	67.01	164000	\$66.67
18-Apr-06	66.85	67.5	66.25	67.41	443500	\$67.07
19-Apr-06	67.35	67.83	67.3	67.36	185200	\$ 67.02
20-Apr-06	67.06	68	67.03	67.39	201900	\$67.05
21-Apr-06	69.1	71.21	68.8	70.64	1535700	\$70.29
24-Apr-06	70	72.64	69.8	72.33	1454400	\$ 71.97
25-Apr-06	72.36	73	71.95	72.9	749900	\$72.54
26-Apr-06	72.73	73.96	72.6	73.4	755500	\$73.03
27-Apr-06	73.38	73.8	72.5	73.77	552000	\$73.40
28-Apr-06	73.6	74.1	73.3	73.86	477500	\$73.49
1-May-06	72.8	72.85	71.4	71.5	1168800	\$71.14
2-May-06	70.75	70.75	68.5	69.02	1660000	\$68.67
3-May-06	68	68.25	66.82	66.94	1074300	\$66.61
4-May-06	66.94	67.61	66.82	67.1	424800	\$66.76
5-May-06	67.3	67.77	66.8	67.45	468000	\$67.11
8-May-06	67.65	68	67.36	67.56	386700	\$67.22
9-May-06	67.54	68.02	67.35	67.61	317800	\$67.27
10-May-06	67.6	68	66.83	67.11	259900	\$66.77
11-May-06	67.11	67.54	66.03	66.12	428800	\$65.79
12-May-06	66.12	66.66	65.5	65.88	407100	\$65.55
15-May-06	65.85	66.5	65.8	66.46	375400	\$66.13
16-May-06	66.45	66.55	66	66.15	260500	\$65.82
17-May-06	66	66.36	65.79	65.84	469500	\$65.51
18-May-06	65.8	65.95	64.71	64.87	457100	\$64.55
19-May-06	65.15	65.35	64,66	64.93	708300	\$64.61

Date	Open	High	Low	Close	Volume	Adj. Close*
22-May-06	64.5	65	63.93	64.25	473600	\$63.93
23-May-06	64.33	64.99	64	64.01	337000	\$63.69
24-May-06	63.66	64.25	63.43	64	402900	\$63.68
25-May-06	64.09	64.53	63.7	64	320600	\$63.68
26-May-06	63.73	64.47	63.71	63.98	285600	\$63.98
30-May-06	63.98	64.55	63.57	64	331200	\$64.00